



# basic education

Department:  
Basic Education  
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

MARAGA

MULINGO WA LUSHAKA WA NWAHA NGA NWAHA WA 2013  
GIREIDI YA 2 TSHIVENDA LUAMBO LWA HAYANI  
MULINGO

MARAGA: 30

TSHIFHINGA: AWARA 1

VUNDU \_\_\_\_\_

DZINGU \_\_\_\_\_

TSHITIRIKI \_\_\_\_\_

DZINA LA TSHIKOLO \_\_\_\_\_

NOMBORO YA EMISI (didzhiti dza 9)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

GIREIDI (Tsumbo: 2A) \_\_\_\_\_

TSHIFANI \_\_\_\_\_

DZINA \_\_\_\_\_

MBEU (✓)

MUTUKANA

MUSIDZANA

DUVHA LA MABEBO

C	C	Y	Y	M	M	D	D
---	---	---	---	---	---	---	---

Mulingo uyu u na masiatari a 13, hu sa katelwi na siafari la nga nnda.


## Ndaela kha mudededzi

1. Kha vha vhale mbudziso inwe na inwe nga u ongolowa zwi tshi pfala.
2. Kha vha vhalele vhagudi mbudziso luvhili, ngeno vhagudi vha tshi khou tevhezela kha zwibugwana zwavho.
3. Kha vha nee vhagudi tshifhinga tsha u nwala phindulo nga vhone vhone kha zwikhala zwo newaho.
4. Musi vho no fhedza, vhone kha vha ise phanda na u vha vhalela mbudziso i tevhelaho.
5. Kha vha ite nga u ralo u swika kha mbudziso ya u fhedzisela.
6. Mulingo uyu u na maraga dza 30.
7. Tshifhinga tsha mulingo uyu ndi minetse ya 60.
8. Kha vha ite ndowendowe dza u rangela na vhagudi.

## Ndowendowe dza u rangela

1. Tangedzani ledere li re tsini na phindulo i re yone.

Hetshi ndi ...



A mbevha


B kholomo

C khuhu

D mmbwa

2. Swayani nga (x) tsini na tshibogisi tsha phindulo i re yone.

Hetshi ndi ...



tshimange	
mbevha	
mmbwa	
kholomo	x

Kha mulingo wa $\grave{u}$  ni  $\grave{d}$ o fhindula dzi $\acute{u}$ we mbudziso dzi fanaho na dze na fhindula a $\acute{f}$ ho n $\grave{t}$ ha.

Mulingo u thoma kha sia $\acute{t}$ ari li tevhelaho.

1. Fhindulani mbudziso dzi tevhelaho:

1.1 Tangedzani leḡere li re tsini na phindulo i re yone.

I tshi ndi ...



A ṭanga


B tombo

C ṭafula

D ṭari

1.2 Nangani ipfi lo teaho tshifanyiso tshi re afho fhasi.  
Ni li ṅwale kha mutalo u re afho fhasi ha tshifanyiso.

fhuri	fhufha	fhola	fhedza
-------	--------	-------	--------



.....

1.3 Tangeledzani ledere li re tsini na phindulo i re yone.

Ndi ... maḓi mme anga ndi sa athu u ya tshikoloni.

A kumba

B kuvha

C kela

D kuvhula

Vhalani tshitoro ni fhindule mbudziso 2 – 8.

Lina we duvha nga masiari hu na madumbu, Hulisani o vha a tshi khou ya vhengeleni. Musi a tshi khou tsa na bada, a vhona vhutsi vhu tshi bva thungo ya tshikoloni. A ima, a tsa kha baisigira yawe. A gidima nga tsini na luhura lwa tshikolo a tshi ya ntha na fhasi. A vhea mukosi wa u toda thuso, fhedzi madumbu a hulela a tshi ya, hu si vhe na we a mu pfa.

Hulisani a thoma u vhilaela. Khavhu dza hulela dzi tshi ya hu re na zwifhato. Nga u tsvhanya a delwa nga muhumbulo. A namela baisigira yawe, a gidimela hayani ha mudededzi wawe. A mu talutshedza nga ha mulilo, mudededzi a mbo di founela vha zwidzimamulilo.

Vha zwidzimamulilo vha mbo da vha dzima ula mulilo, u sa athu u swika kha zwifhato. Hulisani o khodwa nga avho vhathu, vha ri ndi muhali, vha dovha vha mu namedza thiraka ya zwidzimamulilo. Hezwi zwothe zwo takadza Hulisani nga maanda.

2. Swayani nga (x) kha tshibogisi tshi re tsini na phindulo i re yone.

Thoho ya khwinesa ya tshitoro itshi ndi ifhio?

Thoho ya khwinesa ya tshitoro itshi ndi ...

Hulisani u funa mudededzi wawe	
Hulisani u ya tshikoloni	
Hulisani u na baisigira	
Hulisani ndi munna muhali	

3. Swayani nga (x) kha tshibogisi tshi re tsini na phindulo i re yone  
Ndi nnyi o dzimaho mulilo?

Ndi mudededzi wa Hulisani	
Ndi vhana	
Ndi vha zwidzimamulilo	
Ndi mme a Hulisani	

4. Fhedzisani fhungo ili.

Ho vha hu na mulilo .....

5. Sumbedzani u tevhekana ha zwiwo kha tshitori itshi.

Nomborani mafhungo (1- 4) kha zwibogisi u sumbedza u tevhekana hu re hone.

O vhona vhutsi tshikoloni tshawe.	
Mudededzi wawe vho founela vha zwidzimamulilo.	
Hulisani o vha a khou ya vhengeleni.	
O ya a vhudza mudededzi wawe.	

6. Swayani nga (x) kha tshibogisi tshi re tsini na phindulo i re yone.

Mulilo wo vha u khou duga nga luvhilo ngauri ...

Hulisani o vha o namela baisigira yawe.	
gethe lo vha lo khiwa.	
Hulisani o thoma u vhilaela.	
ho vha hu na madumbu.	

7. Swayani nga (x) kha tshibogisi tshi re tsini na phindulo i re yone.

Ndi ngani vha zwidzimamulilo vho namedza Hulisani?

Vha zwidzimamulilo vho isa Hulisani hayani nga goloi nguari ...

vho vhona uri ndi munna muhali.	
o vha a tshi toda u ya vhengeleni.	
o humbela u namela goloi yavho.	
o vha a sa todi u tshimbila.	



8. Fhindulani mbudziso dzi tevhelaho.

8.1 N̄eani muhumbulo muthihi ni tshi sumbedza uri ndi nga mini ni tshi takalela kana ni sa takaleli itshi tshiṭori.

.....  
.....

8.2 Ho vha hu tshi ḡo vha ho itea mini arali vha zwidzimamulilo vho vha vha songo u dzima?

.....  
.....

9. Tangeledzani leḡere line la vha tsini na phindulo i re yone.

Ndi lifhio ipfi line la amba zwi fanaho na 'u thoma'?

- A U guma
- B U ranga
- C U ḡa
- D U ṭavhanya

10. N̄walani phindulo i re yone kha mutalo.

L̄ifhambanyi la 'masiari' ndi .....

11. Tangedzani leḡere li re tsini na phindulo i re yone.

11.1 Hulisani u ḡoḡa u fu ... khaladzi yawe nga ha mulilo.

A nga

B nza

C tha

D rwa

11.2 Vha zwidzimamulilo vha takalela u ḡa ... nga maḡi a u dudela.

A nda

B nga

C mba

D vha

12. Sedzani kha khaḽenda i re afho fhasi ni kone u fhindula mbudziso.

Lambamai						
Swond.	Mus.	ḽavhuvh.	ḽavhur.	ḽavhuḽ.	Lavhuḽ.	Mugivh.
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

Nangani phindulo yone kha dzi re zwibogisini.

ḽavhuḽa	Musumbuluwo	ḽavhuḽanu	ḽavhuraru
---------	-------------	-----------	-----------

12.1 ḽwedzi wa Lambamai u thoma nga ḽuvha ḽa .....

12.2 ḽuvha ḽi ne ḽa tevhela ḽa dzi 16 Lambamai ndi .....

12.3 ḽuvha ḽa 25 Lambamai ndi ..... ḽa u fhedzisela kha ḽwedzi.

13. Tangedzani leḡere li re tsini na phindulo i re yone.

Vhatukana ... tshova baisigira dzavho.

A vha

B wawe

C yawe

D nḡe

14. Nwalulani mafhungo a tevhelaho e kha ...

14.1 tshifhinga tsho fhiraho.

Hulisani u kunakisa lufhera lwawe.

Mulovha .....

14.2 tshifhinga tshi ḡaho.

Vha zwidzimamulilo vha dzima mulilo.

Matshelo .....

15. Nwalululani mafhungo aya.

15.1 Dzhenisani zwiga zwa u vhala **zwivhili** kha fhungo li re afho fhasi.

hulisani u funa tshikolo tshawe

.....

15.2 Dzhenisani tshiga tsha u vhala **tshithihi** kha fhungo li re afho fhasi.

“Dzhasi langa li ngafhi” Hu vhudzisa wa tshidzimamulilo.


.....

.....

16. Dzhenisani lisala lo teaho kha mutalo u re afho fhasi.

Mutukana u nwala tshunwahaya .....

17. Nwalani mafhungo 5-8 nga ha tshifanyiso tshi re afho fhasi.



.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Thanganyelo: 30